

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal

S T U D Y

You have Downloaded, yet Another Great
Resource to assist you with your Studies ☺

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ www.saexamapers.co.za





basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

KREITI YA 12

SEPEDI LELEMETLALELETŠO LA PELE (FAL)

LEPHEPHE LA BORARO (P3)

DIBATSELA 2023

TLHAHLO YA GO SWAYA

MEPUTSO: 100

Palomoka ya matlakala a tlhahlo ya go swaya 10.



KAROLO YA A: DITAODIŠO**POTŠIŠO YA 1****Ditaodišo tše di botšišitšwego.**

- 1.1 Ke bolailwe ke seo ke se jelego. **Ke taodišokanego.**

Tlhahlošo ya taodišokanego.

Taodišokanego e laodiša tiragalo ye e fetilego. E ka ngwalwa go tšwa lehlakoreng le lengwe le le lengwe.

Molekwa a ka tšweletša tše di latelago:

- Lebaka leo le hlotšego tiragalo.
- Lefelo la tiragalo.
- Titiragalo ya letšatši leo.
- O feletše kae?

[50]

- 1.2 Kgaotšo ya mohlagase! **Ke taodišotlhahloši/taodišokanego.**

Tlhahlošo ya taodišotlhahloši.

Ka taodišotlhahloši, mongwadi o hlaloša selo se sengwe gore mmadi a kgone go se bona ka leihlo la moyo.

Tlhahlošo ya taodišokanego.

Taodišokanego e laodiša tiragalo ye e fetilego. E ka ngwalwa go tšwa lehlakoreng le lengwe le le lengwe.

Molekwa a ka tšweletša tše di latelago:

- Tlhahlošo ya kgaotšo ya mohlagase.
- Bosenyi bjo bo diregago leswiswing.
- Tshenyagalelo ya dijo le didirišwa tša mohlagase.
- Go amega gampe ga ekonomi ya naga.

[50]

- 1.3 Letšatši leo ke filwego selefouno la mathomo. **Ke taodišokgadimo.**

Tlhahlošo ya taodišokgadimo.

Ka taodišokgadimo, mongwadi o eleletša tiragalo ye a ilego a e bona, a ekwa goba a bala ka yona gomme a laodiše go ya ka fao a e gopolago ka gona.

Molekwa a ka tšweletša tše di latelago:

- Lethabo le le ilego la mo aparela.
- Go lokela dinomoro le maina a bagwera le metswalle.
- Go lokela diwhatsApp le tša go amana le tšona.
- Go lokela dipapadišane.

[50]



1.4 Go tšwelela ditlhahlobong ke maikarabelo a morutwana. **Ke taodišokahlaahlo.**

Tlhalošo ya taodišokahlaahlo.

Taodišo ye ga e na maikutlo a mongwadi. Yona e leka go tšweletša mahlakore a mabedi a poledišano ka go lekana. Mongwadi o hlokomela dintlha tša go fapana tša hlogo ye gomme a hlagiša dikgopoloo tša go fapana ntle le go tsea lehlakore. Mongwadi a ka ba le thumo ye e itšeng mafelelong a taodišo, eupša dintlha tša go thekga goba go ganetša di swanetše go lekalekana le go kwagala.

Molekwa a ka tšweletša tše di latelago:

- Maitapišo a morutwana a go itokišetša ditlhahlobo.
- Dilo tšebo a swanetšego go di dira gore a tšwelele.
- Tlhohleletšo yeo a e hwetšago go tšwa mahlakoreng ao a fapanego.

[50]

1.5 Boetapele bo a tswalelw. **Ke taodišongangišano/taodišokahlaahlo.**

Tlhalošo ya taodišongangišano

Ka taodišongangišano mongwadi o tsea lehlakore le le itšego goba ntlhakemo gomme a fa dintlha tša go fahlela goba go thekga maemo a gagwe. Mongwadi o swanetše go swarelela go ntlhakemo ya gagwe taodišong ka moka. Ka taodišo ye mongwadi o leka go kgodiša goba go fekeetša mmadi gore a kwane le kgopoloo ya gagwe.

Tlhalošo ya taodišokahlaahlo.

Taodišo ye ga e na maikutlo a mongwadi. Yona e leka go tšweletša mahlakore a mabedi a poledišano ka go lekana. Mongwadi o hlokomela dintlha tša go fapana tša hlogo ye gomme a hlagiša dikgopoloo tša go fapana ntle le go tsea lehlakore. Mongwadi a ka ba le thumo ye e itšeng mafelelong a taodišo, eupša dintlha tša go thekga goba go ganetša di swanetše go lekalekana le go kwagala.

Molekwa a ka tšweletša tše di latelago:

- Go ba le diponagalo tša boetapele ka tlhago.
- Dikeletšo e ba tša go aga.
- A bope botee setšhabeng ka go ba le lerato.

GOBA

- Go emaemela setšhaba ka tsebo ya thuto.
- Go šetša kudu ditseka go feta tšwelopele ya bao a ba etilego pele.
- Go šetša kudu go tuma go seo a se dirago.

[50]



- 1.6 Dihlare tseo go ikepelwago tšona, ke tharollo ya malwetši a selehono. **Ke taodišongangišano.**

Tlhahlošo ya taodišongangišano.

Ka taodišongangišano, mongwadi o tsea lehlakore le le itšego goba ntlhakemo gomme a fa dintlha tša go fahlela goba go thekga maemo a gagwe. Mongwadi o swanetše go swarelela go ntlhakemo ya gagwe taodišong ka moka.

Molekwa a ka tšweletša tše di latelago:

Ke tharollo.

- Ga se tša fokotšwa maatla ka gore ga se tša tšhelwa selo.
- Di šomišwa e sa le semeetseng, di sa itekanetše.

Ga se tharollo.

- Ga se tša lekanyetšwa ka kelo.
- Di tsenwa ke ditwatši bofeso ka ge di sa tswalelelwa.

[50]

- 1.7 Seswantšho sa A. **Ke taodišokanego/taodišotlhahloši.**

Tlhahlošo ya taodišokanego.

Taodišokanego e laodiša tiragalo ye e fetilego. E ka ngwalwa go tšwa lehlakoreng le lengwe le le lengwe.

Tlhahlošo ya taodišotlhahloši.

Ka taodišotlhahloši, mongwadi o hlaloša selo se sengwe gore mmadi a kgone go se bona ka leihlo la moyo.

Molekwa a ka tšweletša tše di latelago:

- Seruiwaratwa se fiwa tlhokomelo ya maleba.
- Se laetša boiketlo le mong wa sona.
- Go laetša boipshino bja mong le seruiwaratwa se.
- Tlhohleletšo go setšhaba mabapi le go phela mmogo ga batho le diruiwaratwa.

[50]

- 1.8 Seswantšho sa B. **Ke taodišokanego/taodišotlhahloši.**

Tlhahlošo ya taodišokanego.

Taodišokanego e laodiša tiragalo ye e fetilego. E ka ngwalwa go tšwa lehlakoreng le lengwe le le lengwe.

Tlhahlošo ya taodišotlhahloši

Ka taodišotlhahloši, mongwadi o hlaloša selo se sengwe gore mmadi a kgone go se bona ka leihlo la moyo.

Molekwa a ka tšweletša tše di latelago:

- Mohola le bohlokwa bja kgwele ya maoto.

[50]

PALOMOKA YA KAROLO YA A:

50



KAROLO YA B: DITŠWELETŠWA TŠA TIRIŠANO TŠE DITELELE**2.1 LENGWALO LA SEGWERA**

Dintlha tše di swanetšego go hlokamelwa ge go ngwalwa lengwalo la segwera:

- Lengwalo le laetše tše di latelago:
 - Sebopego le botelele bja maleba.
 - Aterese ya mongwadi/moromedi.
 - Madume/Matseno a segwera.
- Diteng tša lengwalo e be tša go mo lakaletša mahlatse a gore a fole.
- Retšistara, polelo le segalo e be tša segwera.
- Mafetšo a maleba bjalo ka, Wa lena/Ke nna/Motlogolo wa lena.
- Ngwala leina, go se ngwalwe sefane.

[30]

2.2 TŠA BOPHELO BJA MOHU

Dintlha tše di swanetšego go hlokamelwa ge go ngwalwa tša bophelo bja mohu:

- Tša matswalo – maina a mohu, o belegwe ke bomang, o belegwe neng, kae, a hlokofala neng.
- Dithuto tša gagwe.
- Bophelo bja mohu bo laetše gore ke mooki.
- Tša mešomo ya gagwe.
- Tša tirišano le setšhaba ka kakaretšo.
- Maemo a lenyalo le bana ba gagwe.
- Seo se hlotšego lehu la gagwe.
- Meloko yeo a e tlogetšego.
- Lefoko la taelano bjalo ka ‘Robala ka khutšo’.

[30]

2.3 DITSHWAYATSHWAYO

Dintlha tše di swanetšego go hlokamelwa ge go ngwalwa ditshwayatshwayo:

- Maitemogelo a mongwadi.
- Ngwala ka motho wa pele.
- Ngwala ka lebaka la bjale.
- Diteng e be tša mabapi le *restorante*.
- Go tšweletšwe dintlhakgolo ka boripana.
- Go se anegwe ka bottlalo, mmegelewa a šielwe sebaka sa go ikgopolela.

[30]

2.4 POLEDIŠANO

Dintlha tše di swanetšego go hlokamelwa ge go ngwalwa poledišano:

- Maina a diboledi a tšwelele letsogong la nngele.
- Go laetše leswao la kgorwana ka morago ga leina la seboleli.
- Go laetše ditšupasefala ka tshwanelo.
- Go be le matseno a go goga šedi.
- Bakgathatema ba swarelele go sererwa.
- Retšistara ya polelo e be yeo e amogelwago.
- Mmadi a kgone go hwetša sererwa.
- Thumo e laetše gore o fetša poledišano.

[30]



KAROLO YA C: DITŠWELETŠWA TŠA TIRIŠANO TŠE DIKOPANA**3.1 PHOUSTARA****Dintlha tše di swanetšego go hlokomelwa ge go ngwalwa phoustara:**

- E be ka gare ga lepokisana.
- Hlogo e ngwalwe ka ditlhakakgolo.
- Molaetša o be pepeneneng.
- Retšistara e be ya maleba.

[20]**3.2 MOLAETŠA WO MOKOPANA (*WHATSAPP*)****Dintlha tše di swanetšego go hlokomelwa ge go ngwalwa molaetša wo mokopana (*WhatsApp*):**

- Molaetša o be ka gare ga lepokisana.
- Morero o laolwe ke diteng.
- Tšhomiso ya dikhutšofatšo e be ya go amogelega.
- Retšistara e be ya segwera.

[20]**3.3 DITAELO****Dintlha tše di swanetšego go hlokomelwa ge go ngwalwa ditaelo:**

- Ba lapa ba hlape diatla pele ba swara dijo.
- Ba bediše meetse pele ba a nwa.
- Ba se ralokele dinokeng.

[20]**PALOMOKA YA KAROLO YA C:****20****PALOMOKA YA TLHAHLOBO:****100**

ELA HLOKO:

- Diriša rubriki ye ge o swaya ditaodišo (LEPHEPHE LA 3, KAROLO YA A).
- Meputso ya 0–50 e arotšwe ka magato a mahlano a dithhalošo.
- Mo go diteng, polelo le setaelo le legato le lengwe le le lengwe la magato a dithhalošo a mahlano le arotšwe ka dikarolwana tše pedi, e lego legato la godimo le la fase go lebeleitšwe kabu ya meputso le dithhalošo.
- Sebopego ga se sa ariolwa ka legato la godimo le la fase.

KAROLO YA A: RUBRIKI YA GO SWAYA DITAODIŠO TŠA SEPEDI LELEMELALETŠO LA PELE [MEPUTSO YE 50]

Dinyakwa	Bokgoni bja go ikgetha	Bokgoni bja maemo	Bokgoni bja magareng	Bokgoni bja motheo	Ga go bokgoni
DITENG LE PEAKANYO (Go araba dipotšišo)	28–30 -Bokgoni bja go araba potšišo ke bja maemo a godimodimo go fetiša. -Dikgopololo tše bohlale, tša go hlohilia mabjoko tše di tšwalego mahlagading. -Peakanyo le tlemagano tše di ikgethego go akareišwa mahlano, mmele le mafetšo. Legato la godimo	22–24 -Potšišo e arabilwe gabotsobots. -Dikgopololo di kgahlilisa kudu ebile di sepelelana le hlago/serewa. -Peakanyo le tlemagano ya dikgopololo ke tše botsebotse go akareišwa mahlano, mmele le mafetšo.	16–18 -Karabo e a kgotsotsa. -Dikgopololo ga se ya tlemagane ebile di a kgodiša. -Peakanyo le tlemagano ya dikgopololo ke tše kaone go akareišwa mahlano, mmele le mafetšo.	10–12 -Tlemagano ya dikgopololo ga se ya maleba. -Dikgopololo ga di tswalele gabotsobots. -Peakanyo le tlemagano ya dikgopololo ke tše kaone go akareišwa mahlano, mmele le mafetšo.	4–6 -Molekwa o tswalele tseleng kudukudu. -Dikgopololo di hlakahakane ebile ga di nepiše. -Dikgopololo ga di nepiše hlago ebile di a ipoelaša. -Ga go tatelano le tlemagano ya dikgopololo di tswalela gannyanne.
MEPUTSO YE 30 Diteng = 25 Peakanyo = 5	25–27 -Bokgoni bja go araba potšišo ke bja maemo a godimodimo. -Dikgopololo tše bohlale tša go tšwa mahlagading. -Bokgoni bja go beakanya le godimo bja go beakanya le go tlemaganya dikgopololo. go akareišwa mahlano, mmele le mafetšo. Legato la fase	19–21 -Potšišo e arabilwe gabots. -Dikgopololo di a kgahlilisa ebile di sepelelana le hlago/serewa. -Peakanyo le tlemagano ya dikgopololo ke tše botse go akareišwa mahlano, mmele le Mafetšo.	13–15 -Potšišo e arabilwe gabots. -Dikgopololo di a kgahlilisa ebile di sepelelana le hlago/serewa. -Peakanyo le tlemagano ya dikgopololo ke tše botse go akareišwa mahlano, mmele le Mafetšo.	7–9 -Potšišo e arabilwe ka mo go kgotsotsa eupsa ga se ya hlaka gabots. -Tlemagano ya dikgopololo e a kgotsotsa ebile e a kgodiša. -Peakanyo le tlemagano ya dikgopololo dia a kgotsotsa go akareišwa mahlano, mmele le mafetšo.	0–3 -Ga go bolewe selo ka hlago yeo e filwego. -O tswalele tseleng kudukudu. -Diteng ga di nepiše ebile di hlakahakane. -Ga go peakanyo goba tlemagano ya dikgopololo yeo e tswelago.

POLELO, MONGWALELO LE PALOBOHLATSE	14–15 -Segalo, retšistara, setaele le tlitolontšu di sepelelana kudukudu le morero, baamogedi le dikamano. -Polelo ke ya boitshupo, ya go nona, ya maatlakgogedi. -Polelo e na le segalo sa go ba le maatlakgogedi e bille e nonne ka mebolelwana ya go kqahlisa. -Ga go na le ge e ka ba phošwana e tee ya popopolelo le mopeleto. -Polelo e breakantswe ka bokgwari bija maemo a godimodimo.	11–12 -Segalo, retšistara, setaele le tlitolontšu di sepelelana gabotse le morero, baamogedi le dikamano. -Polelo e na le maatla, ya segalo sa maleba. -Diphošo tsha popopolelo le mopeleto ga se tše kae -Polelo e breakantswe gabotsebottse.	8–9 -Segalo, retšistara, setaele le tlitolontšu di sepelelana gannyane le morero, baamogedi le dikamano. -Tirišo ya maleba ya polelo e dira gore molaetša o kwagale. -Segalo ke sa maleba -Mebolelwana e dirištswé go godiša boleng bija diteng.	5–6 -Segalo, retšistara, setaele le tlitolontšu di sepelelana gannyane le morero, baamogedi le dikamano. -Tirišo ya polelo ke ya motheo. -Segalo le mošito ga se tsha maleba. -Tlitolontšu ke ye nnyane kudukudu moo e lego gore e dira gore ditaba de se kwešišagale.	0–3 -Polelo ga e kwešišagale. -Segalo, retšistara, setaele le tlitolontšu di sepelelana le morero, baamogedi le dikamano. -Tlitolontšu ke ye nnyane kudukudu moo e lego gore e dira gore ditaba de se kwešišagale.
MEPUTSO YE 15	10 Polelo = 10 Mongwalelo = 3 Palobohlatse = 2	13 -Polelo ya maemo a godimodimo ya go ba le segalo se maatla. -Ga go na le ge e ka ba phošwana e tee ya popopolelo goba mopeleto. -Polelo e breakantswe ka bokgwari.	7 -Polelo ke ya maemo a godimodimo ya go ba le maatlakgogedi. -Segalo ke sa maleba sa go ba le maatlakgogedi. -Diphošwana tše nnyane tsha popopolelo le mopeleto. -Polelo e breakantswe gabotse.	4 -Tirišo ya polelo e a kgotsotsa eupša e na le diphošo. -Segalo se a kgotsotsa eupša mebolelwana ga se ya dirišwa o kaalo.	0–1 -Polelo ga e kgotsotsa. -Ga go phapantsno ya mafoko. -Tlitolontšu ga se ye kaalo.
SEBOPEGO	5 -Dinyakwa/ Dipharolagantsno tsha setšweletšwa. -Tšweletsopela ya ditemana le tlhamo ya mafoko.	4 Leqatlo la fase	3 -Tšweletsopela ya sererwa ke ya maemo a godimodimo. -Tlhalošo ya dikgopololo ke ya maemo a godimodimo. -Tlhamo ya mafoko le ditemana keya go lkgetha, ya maemo a godimodimo.	2 -Dintlha tsha maleba di tšweletsopela ya dintlha. -Mafoko le ditemana di hamegile gabotse. -Taodiso e a kwagala eupša e na le mafokodi.	0–1 -Dintlha tsha maleba ga di gona. -Mafoko le ditemana di fošagetše. -Taodiso ga e kwagale.
MEPUTSO YE 5					Toleko ya ngwalollo e ileditšwe

KAROLO YA B: RUBRIKI YA GO SWAYA DITŠWELETŠWA TŠE TELELE TŠA SEPEDI LELEMENTALELETŠO LA PELE [MEPUTSO YE 30]

Dinyakwa	Bokgoni bja go ikgetha	Bokgoni bja maemo	Bokgoni bja magareng	Bokgoni bja motheo	Ga go bokgoni
DITENG, PEAKANYO LE SEBOPEGO (Go araba dipotšišo le dlikgopololo) -Tateanyo le peakanyo ya dlikgopololo. -Morero, baamogedi, dinyakwa/dipharologantšo le dikamano.	15–18 -Bokgoni bja go araba potšišo ke bja maemo a godimocimo go fetiša. -Dlikgopololo ketše bohale tša go tšwa ye e tseneletšego ya dinyakwa tša mohuta wa setšweletšwa. -Tsebo ye e tseneletšego ya dinyakwa tša mohuta wa setšweletšwa. -Ditaba di nepiša setšweletšwa thwi. -Tlemagano ya diteng le dlikgopololo ke ye botse. -Thalošo ya ditaba ke ye bose ebole e thekga serewa. -Thalošo ya ditaba ke ya maemo a godimo. -Thalošo ya ditaba ke ya maemo a godimo ebole e thekga serewa. -Sebopego ke sa maleba eupša se na le diphošo tše dintšinyana. -Sebopego ke sa maleba sa go sepelelana le setšweletšwa.	11–14 -Bokgoni bja go boboibebote bja go araba potšišo bjoo bo laetišago isebu ye botse ya mohuta wa setšweletšwa. -Ditaba de nepiša setšweletšwa. -Molekwa ga se a tšwa tseleng. -Tlemagano ya diteng le dlikgopololo a kgotsotsa. -Thalošo ya ditaba e a kgotsotsa ebole e thekga serewa. -Sebopego ke sa maleba eupša se na le diphošo tše dintšinyana.	8–10 -Bokgoni bja go araba potšišo bja go laetiša tsebo ya mohuta wa setšweletšwa. -Go na le nepišo eupša go na le go tšwa tseleng gannyane. -Tlemagano ya diteng le dlikgopololo kaaloo. -Thalošo ya ditaba ke ya motheo ebole e thekga serewa. -Sebopego ke sa maleba eupša se na le diphošo tše dintšinyana.	5–7 -Bokgoni bja go araba potšišo bja go laetiša tsebo ya mohuta wa setšweletšwa. -Go na le nepišo eupša go na le go tšwa tseleng gannyane. -Tlemagano ya diteng le dlikgopololo kaaloo. -Thalošo ya ditaba ke ya motheo ebole e thekga serewa. -Sebopego ke sa maleba eupša se na le diphošo tše dintšinyana.	0–4 Karabo ga e laetiše tsebo le ye nnyane ya mohuta wa setšweletšwa. -Molaetša ga o tšwelele gabotsa ka ge molekwa a tšwelele tseleng kudukudu. -Ga go tlemagano ya diteng le dlikgopololo -Ditaba di hlałošwa gannyane. -Sebopego sa setšweletšwa ga se sona.
MEPUTSO YE 18 Diteng = 14 Peakanyo = 2 Sebopego = 2 (Lengwalo = Sebopego = 4)					
POLELO, MONGWALELO LE PALOBOHLATSE -Segalo, rešistarla, mongwalelo le tlotionšu di sepelelana gabotsa le morero, baamogedi le dikamano. -Tirišo ya polelo le melawana kgetho ya mantšu. -Maswao le mopelelo.	10–12 -Segalo, rešistarla, mongwalelo le tlotionšu di sepelelana gabotsa le morero, baamogedi le dikamano. -Polelo e nepagetše ebole e hlamegilie gabotsa. -Ga go na le ge e ka ba phoso e tee.	8–9 -Segalo, rešistarla, mongwalelo le tlotionšu di sepelelana gabotsa le morero, baamogedi le dikamano. -Polelo ga e na diphošo tše popopolelo ehlamegilie gabotsa. -Tlotionšu ke ye ntši. -Gantsi ga go diphošo.	6–7 -Segalo, rešistarla, mongwalelo le tlotionšu di sepelelana gabotsa le morero, baamogedi le dikamano. -Diphošo tše popopolelo ga se tše ntši. -Tlotionšu ke ye ntši. -Diphošwana tše di lego gona ga di fetoše molaetša.	4–5 -Segalo, rešistarla, mongwalelo le tlotionšu di sepelelana gabotsa le morero, baamogedi le dikamano. -Popopolelo ga se ye e nepagetše ebole e tlotionšu ga se ye ntši. -Diphošwana tše di lego gona ga di fetoše molaetša.	0–3 -Segalo, rešistarla, mongwalelo le tlotionšu di sepelelana gabotsa le morero, baamogedi le dikamano. -Sengwalo se tletše ka diphošo ebole se tlotionšu ga se ye ntši. -Tlotionšu ye e lego gona ga e sepelelana le morero le ga nnyane. -Molaetša ga o tšwelele ga nnyane.

Toleko ya ngwalollo e ileditšwe

KAROLO YA C: RUBRIKI YA GO SWAYA DITŠWELETŠWA TŠE KOPANA TŠA TIRIŠANO TŠA SEPEDI LELEMENTALELETŠO LA PELE [MEPUTSO YE 20]

Dinyakwa	Bokgoni bja go ikgetha	Bokgoni bja maemo	Bokgoni bja magareng	Bokgoni bja motheo	Ga go bokgoni
DITENG, PEAKANYO LE SEBOPEGO (Go araba dipotšišo le dlikgopolu) -Tatelano le peakanyo ya dlikgopolu. -Morero, baamogedi, dinyakwa/dipharologantšo le dikamano.	10–12 -Bokgoni bja go araba potšišo ke bja maemo a godimodimo go feriša. -Dlikgopolu ke tše bohlale tša go tšwa mahlagadling. -Tsebo ye e tsenelešego ya dinyakwa tša mohuta wa setšweletšwa. -Ditaba di nepiša setšweletšwa. -Molekwa ga se a tšwa tseleng. -Tiemagano ya diteng le dlikgopolu ke ye botse. -Thalošo ya ditaba ke ye botse ebole e thekga serewa. -Thalošo ya ditaba ke ye maemo a godimo. -Tiemagano ya diteng le dlikgopolu ke ya maemo a godimo. -Thalošo ya ditaba ke ya maemo a godimo ebole e thekga serewa. -Sebopego ke sa maleba eupša se na le diphoso tše dinišinyana.	8–9 -Bokgoni bjo bobotseboste bja go araba potšišo bjo bo laetšago tsebo ye botse ya mohuta wa setšweletšwa. -Ditaba di nepiša setšweletšwa. -Molekwa ga se a tšwa tseleng. -Tiemagano ya diteng le dlikgopolu ga se ye kaalo. -Thalošo ya ditaba ke ya motheo ebole e thekga serewa. -Sebopego ke sa maleba eupša se na le diphoso tše dinišinyana.	6–7 -Bokgoni bja go kgotsofaša bja go araba potšišo bja go laetša tsebo ye nnyane ya. -Go na le nepišo eupša go na le go tšwa tseleng gannyane. -Tiemagano ya dlikgopolu le dikamano e a kgotsofaša. -Thalošo ya ditaba e a kgotsofaša ebole e thekga serewa. -Sebopego ke sa maleba eupša se na le diphoso tše dinišinyana.	4–5 -Bokgoni bja motheo bja go araba potšišo bja go laetša tsebo ye nnyane ya. -Go na le nepišo ye nnyane ya setšweletšwa eupša go na le go tšwa tseleng. -Tiemagano ya diteng le dlikgopolu ga se ye kaalo. -Thalošo ya ditaba ke ya motheo ebole e thekga serewa gannyane. -Ga se a somiša melao ya sebopego ka tshwanelo -Go tlogetšwe dinthha tše bohlokwa.	0–3 -Karabo ga e laetše tsebo le ye nnyane ya mohuta wa setšweletšwa. -Molaeša ga o tšwelele gabotsa ka ge molekwa a tšwele tseleng kudukudu. -Ga go temagano ya diteng le dlikgopolu. -Ditaba di hlaħošwa gannyanne. -Sebopego sa setšweletšwa ga se sona.
MEPUTSO YE 12 Diteng = 8 Peakanyo = 2 Sebopego = 2	7–8 -Tlhaħlo ya peakanyo. -Maswao le mopeleto.	5–6 -Segalo, retištara, mongwalelo le tlottontšu di sepelelana gabotsa le morero, baamogedi le dikamano. -Polelo e nepagetše ebole e hlamiegile gabotsa. -Ga go na le ge e ka ba phoso e tee.	4 -Segalo, retištara, mongwalelo le tlottontšu di sepelelana gabotsa le morero, baamogedi le dikamano. -Diphoso tša popopolelo ga se tše ntši. -Tlottontšu ke ye e lekanetšego. -Diphoswana tše di lego gona ga di fetoše molaeša.	3 -Segalo, retištara, mongwalelo le tlottontšu ga di sepelelana gabotsa le morero, baamogedi le dikamano. -Popopolelo ga se ye e nepagetše ebole e tše ka diphoso. -Tlottontšu ga se ye ntši. -Molaeša o a tšwelela eupša o arošitšwe.	0–2 -Segalo, retištara, mongwalelo le tlottontšu ga di sepelelana gabotsa le morero, baamogedi le dikamano. -Sengwalo se tletše ka diphoso ebole se hlaħaklakane. -Tlottontšu yeo e lego gona ga e sepelelana le morero le ga nnyane. -Molaeša ga o tšwelele le ga nnyane.
POLELO, MONGWALELO LE PALOBOHLATSE -Segalo, retištara, mongwalelo, morero, baamogedi le dikamano. -Tirišo ya polelo le melawana. -Kgetho ya manntšu. -Maswao le mopeleto.	7–8 -Segalo, retištara, mongwalelo le tlottontšu di sepelelana gabotsa le morero, baamogedi le dikamano. -Polelo e nepagetše ebole e hlamiegile gabotsa. -Tlottontšu ke ye ntši. -Gantiši ga go diphoso.	4 -Segalo, retištara, mongwalelo le tlottontšu di sepelelana gabotsa le morero, baamogedi le dikamano. -Diphoso tša popopolelo ga se tše ntši. -Tlottontšu ke ye e lekanetšego. -Diphoswana tše di lego gona ga di fetoše molaeša.	3 -Segalo, retištara, mongwalelo le tlottontšu ga di sepelelana gabotsa le morero, baamogedi le dikamano. -Popopolelo ga se ye e nepagetše ebole e tše ka diphoso. -Tlottontšu ga se ye ntši. -Molaeša o a tšwelela eupša o arošitšwe.	0–2 -Segalo, retištara, mongwalelo le tlottontšu ga di sepelelana gabotsa le morero, baamogedi le dikamano. -Sengwalo se tletše ka diphoso ebole se hlaħaklakane. -Tlottontšu yeo e lego gona ga e sepelelana le morero le ga nnyane. -Molaeša ga o tšwelele le ga nnyane.	
MEPUTSO YE 8 Polelo = 4 Mongwalelo = 2 Palobohlatse = 2					